

Mphato wa boraro

Week 4

Theme: Eating

Tabataba: Go ja


















Instructions: Look at the following picture and read the words below. You can write the words in your home exercise book.

Ditaelo: Lebelela seswantšho se gomme o leke go bala mantšu a a latelago.



Medumo

Phaphatsha ditla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	motepa		teye		lepotlelo
	mae		sešupanako		mmopo
	matute a dienywa		tafola		pakete
	borotho		tafolatuku		poleiti
	kgatlaamone		setofo		khapoto
	thipa		galase		pane
	foroko		komiki		ketlele
	lehwana		pirinki		maswi